

**Саца дьыллаабы «Золушка» остуоруйа
улахан белех оболоругар**

Иитээччи: Сергеева Е.С

Оруолларга: Ведущай –

Тымныы Мооруос –

Хаарчаана -

1. Принц –
2. Король –
3. Генерал советник –
4. Королева –
5. Золушка –
6. Мачеха –
7. Улахан атаах кыыа Марфуша –
8. Кыра мааны кыыа Ульяна –
9. Добрая Фея –
10. Фея Фауна –
11. Фея Динь Динь –
12. Фея Видия –
13. Фея Иридесса –
14. Фея Серебрянка –
15. Гусарь 1 –
16. Гусарь 2 –
17. Гусарь 3 –
18. Гусарь 4 –
19. Гусарь 5 –
20. Гусарь 6 –
21. Гусарь 7 –
22. Гусарь 8 –
23. Фрейлина 1 –
24. Фрейлина 2 –
25. Фрейлина 3 –
26. Фрейлина 4 –
27. Фрейлина 5 –
28. Фрейлина 6 –
29. Фрейлина 7 –
30. Фрейлина 8 –
31. Чыгычаах 1 -
32. Чыгычаах 2 –
33. Чыгычаах 3 –
34. Чыгычаах 4 –
35. Чыгычаах 5 -

Киэргэммит заалга оболор музыка тыабынан пааранан киэрэн тегуруччу ололор.

Ведушай: - Ууммут дьоро кунунэн, саргылаах сана дьылынан кунду оболор, детсааппыт улэбиттэрэ уонна тереппуттэр!

Ынырабыт барыгытын залга,

Кулумурдуу киэргэммит

Дьикти кэрэ елкаба.

Ынырабыт залга

Ырыа – тойук бэлэхтии,

Керу – нары кебулуу,

Сана дьыллаабы эбэрдэни бэлэхтии!

- Бары бииргэ «Биир, икки, ус харыйабыт уота умай!!!»

Ырыа : «Ким киэргэттэ»

(Ырыаны истэн тымныы обонньор, хаарчаанатынаан киэрэр, тонсуйар)

Тымныы обонньор: Утуо кунунэн, оболор! Эьиги чоргуйар куоласкытын истэн тийэн кэлим! Хотугу муустаах муораттан айаннаан сылайдым, олоро туьуум, эьигини коруом. *(Олорор)*

Ытааччы: Бугунну бырааьынньыкка остуоруйа алыптаах дойдутугар ыалдьыттыахпыт, сэргэх ооньууларга кыттыахпыт, ырыа – хобоон этиэхпит. Тымныы обонньор эьигини коруобэ-истиэбэ, чэиң сафалыабын Саңа дьыллаабы баалбытын.

Музыка тыабыыр.

I кестуу

Король королеватынан уонна свиталара(генерал, гусаардар) кэнниттэн киэрэллэр.

Генерал: Болбойун Хоруол укааьын! *(сверток кумаабыны табааран аабар)*

Улуу хоруол Саца дьыллаабы баал тэрийэр,

Куорат кэрэ кыргыттарын барыларын сарсын баалга ыцырар

Кэлин, кэлин, кэлин!

Уцкуу. Гусаардар уцкуулэрэ.

Хоруол: Бу баалга кэлбит ыалдьыт кыргыттартан биьиги принцитыгар холоонноох кэрэ кыыс кестере буолуо бука.

Королевата: Оннук, оннук

II кестуу

Золушка сиптирдээх дьизтин минньиктиир.

Мачеха кыргыттарын кытта киирэр.

Мачеха: - Туруон до, улэлээн ис, дьизбин сууй, хомуй. Буттэххинэ мин уонна кыргыттарым былааччийаларын сууйаар, етууктээр. Биьиги бугун кизьэ баалга барабыт, кыргыттарым кемустэрим саамай кыраьыабай буолуохтааххыт, принц сурэбин ууларыахтааххыт. Иккиэцититтэн бииргит булгуччу Принцесса буолуохтааххыт. Улуу королевствоны мин баьылыахтаахпын ха-ха-ха.

Марфуша: (улахан атаах кыыс) - Мин набаа аччыктаатым, ас бэлэм ини Золушка
Ульяна:(кыра атаах кыыс) Миэхэ прическам учугэй ини, кеннерен биэр Золушка туруон да.

Золушка: (*Ульяна баттабын кеннерер*) - Эдьийдэриэм, мин эмиэ баалга барыахпын бабарабын.

Марфуша: – Пахый сирэйэ чох хара, кибис – кирдээх, оьох иьиттэн тахсыбытын да ха-ха-ха (*кулуу гынар*).

Мачеха: - Хайдах маннык тацастаах саптаах барыан да, кибини кулуугэ эрэ киллэриэн. Барбаккын! Горохта ыраастаар хата. Кыргыттарыам хойутаары гынныбыт барыахха хомунан. (*тахсан бараллар*)

Золушка ытыы хаалар.

Музыка тыаьыыр.

Эйэ5эс Фея: - То5о санаарбаатын, то5о ытаатын Золушка?

Золушка: - Хайдах ытыам суобай, бары баалга бардылар, саца дьыллыы мин эрэ манна собото5ун олоробун. Арай ацар харахпынан Саца дьыл бырааьынныгы кердербун, саамай дьоллоох буолуом этэ.

Эйэ5эс Фея: - Золушка, мин эйиэхэ кемелеьуем, эн баба санаан туолуохтун (*аптаах палочкатынан аптыыр, тахсаллар*)(*Золушка баальнай платьетын уларыттар*)

Уцкуу. Феялар уцкуулэрэ

Ооньуу. Аптаах палочканы биэрэн ис (*палочка туптут о5о уцкуулуур*)

Эйэ5эс Фея: (*Золушканы сиэтэн киирэр*) –Золушка, баалга хайдах тийиэххиний, мин эйиэхэ кемелеьуем. (*Фея толкуйдуур*)- Туохтан оцоруохпутун себуй, кыргыттар? (*Феялар диэки керер, феялар тыква соьон таьаараллар*)

Э. Фея : Биир, икки,ус тыква карета буол!(*Карета соьон киллэрэбит*)

Золушка каретаба олорон тахсар

Уцкуу уопсай баал.

Золушка киирэр. Принц керер, кыыьы сиэтэн абалар уонна уцкуулуулэр. атын о5олор уцкуулээн бутэн олороллор.

Чаьы улаханнык тыаьыыр

Золушка: Уаай, хойугаары гынным, мин дьиэлээтим!*(Куотар, тууппулэтин сүтэрэр)*

Принц *(тууппулэни ылар):* - Кэрэ кыыс, тууппулэ5ин хааллардын *(кыыс кэнниттэн хаьытыы хаалар)*

III кестуу

Король уонна королева ололорлор.

Генерал советник: *(кумаа5ытын таьаааран уураах аа5ар)* Бол5ойун, бол5ойун, бол5ойун! Улуу король ыйаах таьаарда. Бу хрусталь тууппулэ кэрэ кыыс ата5ар соп тубэстэ5инэ принцесса урдук чизьигэр тиксэр! *(Тууппулэни ололор кыргыттарга мээрэйдиир)*

Мачеха: Кыргызтарьям, комустэрим мин кэннибиттэн бардыбыт *(кыргыттар батыьаллар)* *(Тийээн советникка этэр)*

- Мин кыргыттарбар кэтэт тургэнник!

(Улахан кыыскэ мээрэйдиир)

Улахан кыыс: оодьэ, миэхэ наьаа улахан ди

(Кыра кыыс уочарата кэлэр)

Кыра кыыс: ийэ миэхэ баппат, ыга тутар

Мачеха: Батыахтаах! *(Тийээн бэйэтэ кууьунэн кэтэрдэр)* Соп буолла! Мин кыра кыыспар батта! Буттэ, мин кыыьым принцесса урдук аатын ылар!

(Принц кэлэн сиэтэн илдьэ баран истэ5инэ чыычаахтар котон тахсаллар)

Чыычаах: Коруун! Коруун! *(ыйар)* Ата5а хаан буолбут! Хрусталь тууппулэ киниэнэ буолбатах эбит!

(Атын чыычаахтар золушканы сиэтэн таьаараллар)

- Бу кыыска мээрэйдии иликкит.

(Генерал советник кыра кыыстан устан ылар тийээн кэтэрдэр)

Чыычаахтар ункуулэрэ

Ыьтааччы: Уонна бары уоруулэриттэн хороветаан турдулар

Хоровод

Ырыа: «Снежная песенка»

Хобьон уопсай

Тымныы обонньор: Маладьыас да оболор! Наьаа учугэйдик эттигит! Ырыа боботун иьиттим, ункуу боботун кордум, дуобуйа сынньанным! Билигин кэьиибин тунэтэбин!

(Хаарчаанатынаан тунэтэллэр)

Иитээчилэр грамота туттараллар